ނަންބަރު: IUL(170-SA/170/2024/61)
އިޢުލާން
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި، މިކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން ފިޤްހު އެންޑް އުޞޫލުލް ފިޤްހު 27. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 52. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް
2. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ 28. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 53. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޖަނާޒާ
3. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން 29. ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް 54. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް
4. މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު 30. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 55. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
5. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 31. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 56. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
6. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 32. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 57. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
7. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 33. ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 58. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
8. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން 34. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 59. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
9. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 35. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 60. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1
10. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 36. ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް 61. ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް
11. މާސްޓަރ އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް) 37. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 62. ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް ބިގިނަރޒް ކޯސް
12. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 38. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 63. ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް އެލެމެންޓްރީ ކޯސް
13. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 39. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް
14. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ - ޤުރްއާން 40. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން
15. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ – އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން 41. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
16. އެގްޒެކްޓިވް މާސްޓަރ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް 42. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް
17. މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ގަވަރނަންސް 43. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
18. މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް 44. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
19. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 45. ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
20. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 46. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
21. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 47. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
22. ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 48. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
23. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 49. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް
24. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 50. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
25. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ) 51. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
26. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފު ރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(20 އަދި ރިސާޗް(:
ނުވަތަ، 37,705/- ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 1)ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރކް(: 32,770/-
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފު ރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -
އަދި ރިސާޗް(:
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(20
37,705/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -
ރިސާޗް(: 36,205/-
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ރުފިޔާ
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު 9
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
ސެމިސްޓަރ(2
ލެމާ
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 9
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފު ރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -
މޯޑް 1)ކޯސް
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
20 ވާރކް(: 32,770/-
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 26,680/- 20 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 9
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 7
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ދިވެހި
އަހަރު) 3
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ސެމިސްޓަރ(6

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ؛
 ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު، ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ
 ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. ހިލޭ
20
)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ނޯޓް: މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ފީ1200/-:)
-ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ފުރިހަމަކުރުމުން ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ފުރިހަމަކުރުމުން ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ތިންވަނަ ސެމެސްޓަރ ފުރިހަމަކުރުމުން ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެންމެ ފަހު ދެސެމެސްޓަރ ފުރިހަމަކުރުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ 9,270/- 20 ރުފިޔާ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާނުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,820/- 20 ރުފިޔާ
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން 4
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 2.5
މާލެ ސެމިސްޓަރ(5
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ ހަވީރު
ސްޓަޑީޒް ޤުރްއާނިކް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި ދިވެހި އަދި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ސެޓްފިކެޓް 2
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 2
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ޝަރުޠު
 އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޝަރީޢާ / ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ / އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް / ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް / ފިޤުހު / އުޞޫލުލް ފިޤުހު
/ އުސޫލުލް ދީންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. އަދި
މޯޑް 1)ކޯސްވާރކް
 އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޝަރީޢާ / ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ / އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް / ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް / ފިޤުހު / އުޞޫލުލް ފިޤުހު
އަދި ރިސާޗް(:
/ އުސޫލުލް ދީންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
102,005/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، 7
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލްކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
މޯޑް 2)ހަމައެކަނި
އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދުތަކެއްނަމަ ޢަރަބި ބަހުން އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނެއެވެ. ރިސާޗް(:
106,065/- ރުފިޔާ
* އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް) ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ދޭ
އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު މޯޑް 1 (ކޯސް
ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ވާރކް): 36,995/-
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ރުފިޔާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
15
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފަ އި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބަ އިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ވާރކް އަދި
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް):
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 41,480/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ފިޤްހު އުޞޫލުލް އެންޑް ހު ފިލޯސަފީ އިން ފިޤް ޑޮކްޓަރ އޮފް 10 ލެވެލް ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ (ސެމިސްޓަރ 6) އަހަރު 3
މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 9 ލެވެލް ސައިންސަސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ބި ޢަރަ
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

މޯޑް 1 (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް): 36,995/-
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(15
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
މޯޑް 2)ކޯސް
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕް ރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ރިސާޗް(:
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
41,480/- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ މޯޑް 1) ކޯސް
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(15 ވާރކް(30,950/-
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ސައިންސަސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 9
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 9
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް(: 35,370/-
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ރުފިޔާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(15
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މޯޑް 2)ކޯސް
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވާރކް އަދި
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕް ރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ރިސާޗް(:
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
40,830/- ރުފިޔާ
މޯޑް 1 (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް): 31,600/-
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(25
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މޯޑް 2)ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސް ޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
35,500/- ރުފިޔާ
ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް މާސްޓަރ އޮފް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އެޑްމިނިޓްރޭޝަން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ، މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް / ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހަފުތާ ބަންދު

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 28,560/- 25 ރުފިޔާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 25,610/- 25 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 7 ލެވެލް ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 25,610/- 25 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 9,365/- 25 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (ޤުރްއާން / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ 9,620/- 25 ރުފިޔާ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް
ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 7 ލެވެލް ސައިންސަސް އެންޑް ހިއުމަން
ހެނދުނު ޙާޟިރުވެގެން(ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް 5 ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ފޯ އިމާމްޝިޕް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހެނދުނު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ށ. ފުނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,580/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް
ލެވެލް ސައިންސަސް
ޖަނާޒާ އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޝަރީޢާ / ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ / އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް / ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް / ފިޤުހު / އުޞޫލުލް ފިޤުހު /
އުސޫލުލް ދީންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. އަދި
 އެމް.ކިއު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޝަރީޢާ / ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ / އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް / ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް / ފިޤުހު / އުޞޫލުލް ފިޤުހު / މޯޑް 1)ކޯސްވާރކް
އުސޫލުލް ދީންގެ ގުޅޭދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. އަދި ރިސާޗް(:
108,625/-ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލްކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
މޯޑް 2)ހަމައެކަނި
އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދުތަކެއްނަމަ ޢަރަބި ބަހުން އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނެއެވެ. ރިސާޗް(:
113,265/-ރުފިޔާ
* އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް) ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ދޭ
އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30 އަދި ރިސާރޗް(:
ނުވަތަ، 44,280/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން).
އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް 10 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
10 ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 9
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކު ރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ 59,345/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔު ނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ 27,560/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަ ރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް އިނގިރޭސި
ގދ. ތިނަދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ސިޓީ މީދޫ އައްޑޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(8 އަހަރު) 4
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 6 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ގދ. ތިނަދޫ - އުނގޫފާރު ރ. - އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތް ތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 10,665/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
ޅ. ނައިފަރު އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ގދ. ތިނަދޫ - ރ. އުނގޫފާރު -
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި ދިވެހި އަދި
އަހަރު) 1
ނަދޫ ގދ. ތި - ރ. އުނގޫފާރު - މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ދަށްވެގެން 60 ކްރެޑިޓްގެ ރިސާޗެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން:
އަދި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ދަށްވެގެން 60 ކްރެޑިޓްގެ ރިސާޗެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން؛ އަދި 5
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، މޯޑް 2)ހަމައެކަނި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ .ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން . ނުވަތަ، 5 ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 98,100/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
* އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ވެބްސައިޓްގައި ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް)
ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ބާއްވާ އި ންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ޓިއުޝަންފީ – ފްރީ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔ/ާ ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
އެޑިޔުކޭޝަން އިން ފިލޯސަފީ އޮފް ޑޮކްޓަރ 10 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ 2
މޯޑް)ކޯސް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ވާރކް އަދި
30
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޗް
ރިސާ (
ޕް ރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(37,705/
- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، މޯޑް 1)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ :(
ވާރކް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 32,445/-
ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރކް އަދި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30 ރިސާޗް):
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް 37,380/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 39,260/- ރުފިޔާ
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މިޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ލޭންގުއެޖަސް(އަދަރ އޮފް ސްޕީކާރސް ޓު އިންގްލިޝް ޓީޗިންގ ޓްސް އިން ޓީސޯލް) ރ މާސްޓަރ އޮފް އާ 9 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް(:
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު
36,025/- ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ، 2
މޯޑް)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް އަދި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެ ރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30
ރިސާޗް(:
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް /
39,550- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، 3) ކަ
މޯޑް ހަމައެ ނި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ސާޗް(:
ރި
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 39,550/-
ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް(:
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
36,025/- ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ، 2
މޯޑް)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް އަދި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30 ޗް
ރިސާ :(
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް 39,550/
- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 39,550/- ރު ޔާ
ފި
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބްލެންޑެޑް / އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މޯޑް 1)ކޯސް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު ވާރކް):
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް 36,025/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މޯޑް 2)ކޯސް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
10 ވާރކް އަދި
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ރިސާޗް(:
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
39,550/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
39,550/- ރުފިޔާ
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މޯޑް 1)ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރކް(:
31,035/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. ވާރކް އަދި
30
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ރިސާޗް(:
ނުވަތަ، 33,855/- ރުފިޔާ
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ރިސާޗް(:
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
36,675/- ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މީދޫ ސ. - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޤުރްއާން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

މޯޑް 1)ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރކް(:
31,035/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
6.0 މޯޑް 2)ކޯސް
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
10
ރިސާޗް(:
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ،
33,855/- ރުފިޔާ
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
 - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ރިސާޗް(:
36,675/- ރުފިޔާ
މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 31,035/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 30
33,855/- ރުފިޔާ
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 3) ކަ
މޯޑް ހަމައެ ނި
 - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ސާޗް(:
ރި
36,675/- ރުފިޔާ
ޤުރްއާން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ސ. މީދޫ - އުނގޫފާރު ރ. - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
31,035/- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
10 ވާރކް އަދި
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
33,855/- ރުފިޔާ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަ ހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ރިސާޗް(:
36,675/- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
ނުވަތަ،
17,275/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މީދޫ ސ. - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 8 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
ނުވަތަ،
17,275/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކު ރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
25,275/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 8
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން (
25,275/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާ މް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
26,820/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާ މް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން)ޕްރައިމަރީ(7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 34,195/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 34,195/- 10 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 26,050/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 03:30) ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ޙާ ޢަރަބި
ސ. މީދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ޤުރްއާން ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(12:00 - 08:00) ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
(22:15 - 03:30) ހަވީރު

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 26,050/- 10 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން 31,980/- 30 ރުފިޔާ
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަ ރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ސ. މީދޫ - އުނގޫފާރު ރ. - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(12:00 - 08:10) ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް 31,980/- 10 ރުފިޔާ
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
11,490/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ސ. މީދޫ - އުނގޫފާރު ރ. - ގދ. ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 16,080/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ 12,895/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަ ރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 9,815/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލެވެލް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ
ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 5
(22:15 - 03:30) ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5
(12:00 - 08:10) ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޤުރްއާން ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5
(12:00 - 08:00) ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
(22:15 - 03:30) ހަވީރު

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގްއެޖް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 31,680/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 10,505/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 11,520/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގްއެޖް އެރަބިކް އާރޓްސް އިން ބެޗްލަރ އޮފް 7 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 ރު) އަހަ 3
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
5 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް
ލޭންގްއެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގްއެޖް އެރަބިކް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,400/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,400/- 30 ރުފިޔާ
9:00 - 12:00
ހޮނިހިރު
15:30 - 18:30
12:00 9:00 ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ އަންގާރަ -
20)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
މީހެއްކަމުގައި ވުން. 15:30 - 18:30
ފީ300/-:(
9:00 - 12:00
ބުދަ
15:30 - 18:30
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ
20)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ފީ300/-:(
ލޭންގުއޭޖްއިން އެރަބިކް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖްއިން އެރަބިކް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ރ. އުނގޫފާރު ސެމިސްޓަރ 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގްއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ - ގދ. ތިނަދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސް ނުވަތަ ކޮމާސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ނުވަތަ އިކޮނޮމިކްސް ފަދަ ގުޅޭ ދާއިރާ 5,170/- ރުފިޔާ
30
އަކުން ބެޗްލަރ ޑިގްރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުން. (މަހަކު)
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު މޯޑް 1)ކޯސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ވާރކް) /
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30 މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
ނުވަތަ، އަދި ރިސާޗް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ 34,225/- ރުފިޔާ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
(INCEIF by eMIF އެގްޒެކްޓިވް މާސްޓަރ އިން އިސްލަމިކް ފައިނޭންސް) 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑ/ް އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(3) މަސް ދުވަސް 18
ގަވަރނަންސް މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އިނގިރޭސި
ހަވީރު ހަފްތާ ބަންދު އަދި ބްލެންޑެޑް ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން /
ސިޓީ މީދޫ އައްޑޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު މޯޑް 1)ކޯސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ވާރކް) /
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30 މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
ނުވަތަ، އަދި ރިސާޗް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ 34,225/- ރުފިޔާ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
31,860/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާ މް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް މާސްޓަރ އޮފް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އިނގިރޭސި
ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ބްލެންޑެޑް ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން /
މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1
ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އަދި ހަވީރު ހަފްތާ ބަންދު ބްލެންޑެޑް ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން / އިނގިރޭސި ދިވެހި އަދި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
36,445/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
39,305/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
34,040/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
20,220/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު ބްލެންޑެޑް އިނގިރޭސި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން 6 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އަދި ހަވީރު ހަފްތާ ބަންދު ބްލެންޑެޑް ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން / އިނގިރޭސި ދިވެހި އަދި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
10,460/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
13,340/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕް ރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އަދި ހަވީރު ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ބްލެންޑެޑް / އިނގިރޭސި ދިވެހި އަދި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
15,940/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބަ އިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
13,535/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ބްލެންޑެޑް އިނގިރޭސި
ހޮނިހިރު އަދި ހަވީރު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
10,620/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން
އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ،
900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު
ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް 4 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ރޭގަނޑު ނުވަތަ ހަފުތާ ބަންދު
ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ހަވީރު އަދި
ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން ހަފުތާ ބަންދު ރޭގަނޑު
ހަވީރު ނުވަތަ ރޭގަނޑު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 ވަކި ޝަރުތެއް ނެތް 2700/- 30 ރުފިޔާ
 ވަކި ޝަރުތެއް ނެތް 2700/- 30 ރުފިޔާ
 ވަކި ޝަރުތެއް ނެތް 2700/- 30 ރުފިޔާ
ންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެ
ބިގިނަރސް ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 6
ބިގިނަރސް ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު - މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ފޮނަދޫ ލ. - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 6
ބިގިނަރސް ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ
ހަފުތާބަންދު)ހެނދުނު އަދި މެންދުރު(ކުލާހަށް ހާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ހދ. ހަނިމާދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 6

 ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް ބިގިނަރޒް ލެވެލްއާ އެއްފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 5100/- 30 ރުފިޔާ
 ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް ބިގިނަރޒް ލެވެލްއާ އެއްފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 5100/- 30 ރުފިޔާ
 ޗައިނީޒް ލޭންގުއޭޖް ބިގިނަރޒް ލެވެލްއާ އެއްފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 5100/- 30 ރުފިޔާ
އެލެމެންޓަރީ ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ
ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު ކުލާހަށް ހާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 12
އެލެމެންޓަރީ ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އަދި ރޭގަނޑު އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ނައިފަރު ޅ. - އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - ރ. އުނގޫފާރު - ގދ. ތިނަދޫ - މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 12
އެލެމެންޓަރީ ކޯސް ލޭންގުއޭޖް ޗައިނީޒް - ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހަފުތާބަންދު)ހެނދުނު އަދި މެންދުރު(ކުލާހަށް ހާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ދުވަސް(2 ހަފުތާ)ހަފުތާއަކު 12

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ،
900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު
ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
އާދިއްތަ
އަންގާރަ 08:10 –
20
ބުދަ 09:55
ބުރާސްފަތި
 ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. 3,180/- ރުފިޔާ
އާދިއްތަ
އަންގާރަ 16:25 –
20
ބުދަ 18:10
ބުރާސްފަތި
އާދިއްތަ
އަންގާރަ 08:10 –
20
ބުދަ 09:55
ބުރާސްފަތި
އާދިއްތަ
 ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. 3,180/- ރުފިޔާ
އަންގާރަ 16:25 –
20
ބުދަ 18:10
ބުރާސްފަތި
ބުރާސްފަތި
20:00 –
ހުކުރު 20
22:30
ހޮނިހިރު
1 ލެވެލް ކޯސް ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުވެރިކަން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ 1 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ނަދޫ ގދ. ތި - ރ. އުނގޫފާރު - އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ - ނައިފަރު ޅ. - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ހަވީރު އަދި
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް - ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން ހަފުތާ ބަންދު ރޭގަނޑު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ރޭގަނޑު ހަވީރު އަދި
ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް - ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު އޮންލައިން ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބަންދު ހަފްތާ ރޭގަނޑު ހަވީރު އަދި

ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 30 ޖޫން 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ރިސެޕްޝަނަ ށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މީގެ އިތުރުން
އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ލ.ފޮނަދޫ - ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް) ، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ، އައި.ޔޫ.އެ މް ލާރނިންގ ސެންޓަރު (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ -ސްކޫލް) އަދި އައްޑޫ
ސިޓީ މީދޫ - ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރ އަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އީ -މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv((މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
މި ކޯ ސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022120 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:
 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު
 ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ އެޓެސްޓެޑް ސާފު ކޮޕީ .
 އައިޑީކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.
 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.
 ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) އިނގިރޭސި - https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/research-concept-paper-template-for-pg-programs-final-1672636992gmbSd.pdf((
ޢަރަބި - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/nmothg-ork-almfahym-dktor-aan-tryk-albhth-1714017744ubtr0.pdf)
ދިވެހި -)https://www.ium.edu.mv/downloads)
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022120 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.
 ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) ،އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު
(ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ -ސްކޫލް) އަދި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާ ރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ -ސްކޫލް)
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ – ޝަމްސުއްދީން ލާރނިންގ ސެންޓަރ)
 އީ -މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސަ އި ޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv((މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
01 ޛުލްޤަޢިދާ 1445